


**Complementary Basic Education (CBE) Primers
for the Cocoa Growing Communities in Ghana**



**AKUAPEM TWI LITERACY
BOOK 2**



International Labour Organisation
Supported by: United States Department of Labor (USDOL)



GHANA EDUCATION SERVICE

SfL
School for Life



Republic of Ghana

GHANA EDUCATION SERVICE

**COMPLEMENTARY BASIC EDUCATION (CBE) PRIMERS FOR THE
COCOA GROWING COMMUNITIES**

AKUAPEM TWI LITERACY

BOOK 2



International Labour Organisation

Supported by: United States Department of Labor (USDOL)

SfL
School for Life

Fa ɔkasamu bεyε du toa saa ayεsεm yi so ma enwie pεyε.
Bere bi nnamfo pa baanu bi tenaa ase a wɔn ne Agyinamoa ne Akura. Na
wɔte faako wɔ ofi bi mu. Na wɔboaboa wɔn ho wɔn ho.
Da koro bi,

Da 4

Kenkan nea edidi so yi na fa nsemfua a wɔagyaw no hyehyε mu:

Bampo kɔɔ fie kɔbɔɔ n'awofo pa ho amanneε. Na wawie School For Life – no ama wɔakɔ ankasa so. ɔyere ne ho ade yie wiee ahyεse sukuu ne ntoaso nyinaa.

Mprempren wanya aban akyigyina a ɔrekɔ Asuapon mu akosua ade abεyε Na n'awofo nnye a ɔrebɔ wɔn no nni. Ne papa kaa se "Woanya Me ba.

Onyame ne yεn nananom nsamanfo wo. Afei mahu sε School For Life no betumi aboa wɔn ani abere ma wɔakɔ akyiri.

Kyerew ɔkasamu du fa nea woyε Memeneda biara ho.

Acknowledgement

The materials were adapted from School for Life and translated into five Ghanaian languages (Akuapem Twi, Asante Twi, Fante, Ewe and Dangme) for use in the cocoa growing communities in Ghana.

We wish to acknowledge the following institutions and individuals for their support: School for Life; DFID, Ghana; GES (Basic Education Division); Mohammed M. Nasigli (GES, Tamale), Bawa Abubakar Sibdoo (Retired Educationist), R.M. Yahaya (Retired Educationist), Karimu A. mohammed (School for Life), Kassim K. Nantomah (School for Life), Dramani I. Imoro (School for Life), Kingsley Arkorful (HEART consortium), Jacqui Mattingly (HEART consortium), Edmund Opare (Illustrator, HEART consortium), Kenneth Wontumi (Illustrator, CRDD, GES).

Special thanks to a team of experts made up of Dr. Kafui A.G. Ofori (retired Lecturer, Language Centre, University of Ghana), Mr. Edward Apenteng Sackey (Retired Lecturer, Linguistics Department, University of Ghana), Mr. Samuel Banning-Preprah (retired Teacher, Basic Education Unit, University of Ghana), Mr. Emmanuel T. Atteh and Mrs. Patience Obeng (both Lecturers from the Department of Ghanaian Languages, University of Education, Ajumako) for translating the materials.

The materials also benefited from expert supervision from Mr. Stephen Adu, Director, Basic Education Division, GES. Valuable suggestions, feedback and reviewer comments were provided by Richard Ayitey and Fred Birikorang (both of Basic Education Division, GES).

We wish to express our profound gratitude for the expert support of Stella Dzator, Daniel Chachu and Maria Vasquez from ILO-IPEC Ghana and the coordination of Stephen McClelland (ILO-IPEC Ghana) and Alexandre Soho (ILO-IPEC Geneva, Office).

Funding for this publication was provided by the United States Department of Labor (USDOL), Project titled "Towards Child Labour Free Cocoa Communities in Cote d'Ivoire and Ghana through an Integrated Area-Based Approach" (RAF/10/54/USA) and the Global Issues Group (GIG) Project "Public Private Partnership between the Chocolate and Cocoa Industry and the ILO to Combat Child Labour in Cocoa Growing Communities in Ghana and Cote d'Ivoire" (RAF/11/04/GIG).

EMU NSEM

Ti


Adesua 1.	Nnwuma a εω Mansin mu
Adesua 2.	Awo Nhyehyε pa
Adesua 3.	Sεnea yεpaw Čkandifo (Abatow)
Adesua 4.	Nkabomu mu Ahoođen
Adesua 5.	Nsupa
Adesua 6.	Agodi
Adesua 7.	Nkyenebɔ ne Asaw
Adesua 8.	Nnua
Adesua 9.	Anyina
Adesua 10.	Wuram Ogyahyehyw
Adesua 11.	Sukuu Ho Mfaso
Adesua 12.	Kyei Kɔ Sukuu
Adesua 13.	Sukuu ankasa kɔ
Adesua 14.	Kɔmputa Ho Adesua
Nhoma 2.	Sɔhwε

Kratafa

1
4
7
10
13
16
18
21
24
27
29
32
35
37
39

Da 3

Adwene Ntotoe: Hyehyε nea edidi so yi wie.



Kyerew ɔkasamu anum fi ɔpon yi so.

no aeaCC	retɔn mpataa	wɔ gua so
Amina	kɔ	sukuu daa
Adamu	rewे	nkate

Nhwəso: Bampo kɔ sukuu daa.

Adesua 1

Nnwuma a εwɔ Mansin mu



**Ka mfoni yi ho asem, ne titiriw no, nnwuma a εwɔ Mansin mu.
Bisa nsɛmmisa a edidi so yi.**

- Ehefa na wufi?
- Adwuma titiriw bɛn pa ara na εwɔ hɔ?
- Adwuma titiriw bɛn pa ara na mmea no yε?
- Adwuma titiriw bɛn na εho wɔ mfaso pa ara?

Kenkan nsemfua titiriw yi.

nk	saminayε	akuma
gari	ntamanwene	atommo
kente	kentenwene	daban
fugu	nkukunwenefo	hama

Yi nsemfua no mu anum na fa emu biara ye ɔkasamu.

Kenkan eyi:

Papa Ado ye ɔtomfo. ɔbɔ kuayε nnade ahorow. ɔyε odwumfo kεse. ɔtɔn ne nneεma no wɔ gua so. Nnipa bebree ba gua no so bεtɔn nneεma ahorow. Nnipa a wɔyε nnwuma ahorow de wɔn nneεma a wɔyε ba gua so bεtɔn.

Papa Ado yere nwene nkuku ahorow a εsono ebiara bɔbea ne ne kεse. Nkurɔfo taa tɔ nkuku a yεde nhwiren sisi mu wɔ ne yere nkyεn.

Okunu ne ɔyere no nya sika bebree fi wɔn nsaanodwuma no mu. Wɔawo mma baanu, ɔbarima ne ɔbea.

ɔbarima no ye tikyani, enna ɔbea no nso ye nεeseni. Wɔyε abusuafø a wɔn ho tɔ wɔn pa ara.

Bua nsemmissa a edidi so yi gu wo nwoma mu.

- Papa Ado ye adwuma bεn?
- Adwuma bεn na yere yε?
- Nnwuma foforo bεn na wɔabɔ din wɔ ayεsem no mu?
- Nneεma bεn na Papa Ado yε?
- Ehefa na nkurɔfo de wɔn nneεma kɔ kɔtɔn?

Nhoma 2: Sɔhwε

ɛsε se mode nnanan wie sɔhwε yi.

Da 1

Akenkan ne Ntease

Agya Mnu nim nhomasua ho mfaso, enti ɔde ne mma baanu, Bampo ne Adubea kɔ sukuu. Mfiase no na mmofra no ani nnye sukuu ho, nanso wɔn papa hyεε wɔn nkuran se wɔmma wɔn ani nku sukuu ho.

Na ɔtaa kɔsra wɔn wɔ sukuu bere ano bere. Afei nso na ɔma wɔn sukuu ntaade, pεn ne nhoma a wɔkyerεw mu.

Na Bampo ne Adubea kɔ sukuu daa. Na wɔbɔ mmɔden wɔ adesua no nyinaa mu. Mprempren wɔawie wɔn adesua. Adamu ye Tikya wɔ Ntoaso Sukuu mu. Enna ne nuabea no ye Nεeseni wɔ Koforidua Central Hospital.

- Adεn ntí na Agya Manu de ne mma no kɔ sukuu?
- Dεn na ɔyε de hyεε wɔn nkuran?
- Nsεm a wɔasan ase: hyεε wɔn nkuran ase ne dεn?
- Fa ɔkasamu biako pε kyεre nea enti a wokɔ sukuu.
- Fa w'ankasa ase to ayεsem no din.

Da 2

Hyehyε kasamu a edidi so yi nnidiso nnidiso sεnea εfata.

1. Mehye me sukuu ataade na mekɔ sukuu.
2. Mehohoro m'anim, twitwiw me se na mabɔ mpae.
3. Mepra adiwo ne me papa dan mu.
4. Daa anɔpa mesɔre nnɔnum.
5. Meguare na madi m'anɔpaduan.

Nsəmfua titiriw: Kenkan nsəmfua yi:

kɔmputa sekriñ mobaa fon
tækse nkra lɛtɛ amanneɛbɔ

Kenkan eyi:

Kɔmputa ye afiri bi a yəahye da ahyehey se enye nneɛma bi. Eyə abode nyansape afiri bi a woma no akwankyere a, na ayə nea wopə se enye no.


Yede kɔmputa kyerew nkra, de nkra sie enna yede yi nkra ano. Kɔmputa wo nkontaabu nhyehyee na afei nso etumi kyerɛ nkrasɛm ase fi kasa baako mu kɔ foforo mu. Yetumi de kɔmputa ye ayeforohyia kaade, awoda kaade, nkyia ahorow kaade ne kaade sononko bebree.

Afei nso yetumi de kɔmputa kyerew lɛtɛ kɔma yɛn nnamfonom. Yede kɔmputa ye sika nkontaabu nso. Kɔmputa betumi ayə nneɛma foforo bebree.

Kyerew eyinom wie

- Kɔmputa ye(nsensan, fon, afiri)
- Kɔmputa tumi (bu akontaa, yi nkonyaa)
- Yetumi de kɔmputa (asesa nneɛma, ato nkra)
- Yede mobaa fon nkrasɛm kɔma yɛn nnamfonom (tækse, kora)
- Mobaa fon no bi bo nyɛ den se (telefon, kɔmputa)

Montena akwakuw na monye dwumadi a ɛfa nnwuma ahorow ho yi.




Kyerew adwuma baako din gu kanko baako mu.

Fa kanko no bebree kɔka ho senea nnwuma no dodow te.
Nnwuma no mu nea ewɔ hɔ na wobɛpɛ se wobɛyɛ no daakye?

Adesua 2

Awo Nhyehyee pa




Ka mfoni yi ho asem.

Bisa nsemmisa a edidi so yi.

- Den na wuhu wɔ mfoni no mu?
- Abusua no mu nnipa yε ahe?
- Aden nti na εε sε awofo yε awo ho nhyehyee pa?
- Aden nti na mmofra a wɔwɔ saa abusua yi mu no nhε ntaade pa?

Adesua 14

Kɔmputa Ho Adesua



Mfoni ho nkɔmmɔdi

- Den na wuhu?
- Den na yεde kɔmputa yε?
- Hena na ɔwɔ mobaa fon?
- Woyε den a wotεkse mεsegyi (sms/Text) kɔma wo nnamfonom?

Ka saa anwensem yi fi wo ti mu:

Me da a edi kan wɔ Sukuu ankasa mu.

Me da a edi wɔ sukuu

Minnim ara

Sε metumi aye mfonite se me mfɛfo de

Minnim ara.

Sε wɔbɛre m'asem anaase wɔbɛhwε me haa

Minnim ara

Sε me Tikya bεyε te se me maame anaa me sewaa

Minnim ara

Sε me kraman ba bedwen se mewɔ he?

Kyerew ɔkasamu du fa nsem a ɔkyerεkyerεfo panyin no kae ne nneεma a wuhui bere a wokɔ sukuu ankasa no mu.

Nea εse se wokyerεw no bi ne:

- Sukuu no din.
- Adan a εwɔ sukuu no mu.
- Klase dodo a εwɔ hɔ.
- Nneεma a sukuufo no yε wɔ hɔ.
- Tikyafo dodow.

Agodi ahoro

Kenkan eyinom:

papa ofidua

edin ena/maame

abusua anuanom

ɔba ɔwofo mma

Kyekyε nsemfua no mu nsemsin nsemsin

Awo Nhyehyε pa

A – wo – n – hye – hyε – e – pa

Kyerew nsemfua a εwɔ ntease anum fi asεmsin ahorow a woanya no mu.

Nhwεso:

a	wo
asa	wɔwo
aba	awo
abaa	εwo
anaa	wosow
ano	awofo

Kyerew ɔkasamu ahorow anum fi nsemfua foforo a wunyae no mu.

Montena ase akuwakuw na monkenkan nea edidi so yi:

Yεyε nnipa baanum na εwɔ yεn abusua mu. M'awofo ne me nuanom baanu na εka ho. Manyin sen me nuabarima mfe abien. Madi mfe du na mewɔ klase a εto so anan wɔ Pramire Sukuu.

Yεyε abusuaflo a yεn ho tɔ yεn na yεwɔ apɔwmuden. Yεn awofo ma yεn nea ehia yεn nyinaa. Me nuabea no osua pa ara wɔ yεn mu. Wadi mfe abien pε.

Obiara nsan nkan ayesem no bio na mummua nsemisa yi ngu mo dwumadi nhoma mu.

- Nnipa baahe na εwɔ abusua no mu?
- Onubarima kumaa no adi mfe ahe?
- Dεn na εto mmofra a wɔdɔcɔso bebree wɔ abusua mu?
- Dεn na yebetumi aye de aboa ma yεn abusuafu asetena anya nkɔso?

Kenkan Anwensem yi:

Abofra a n'ani gye
Me fi ho yε kɔkɔ;
Eyε ofi korokorowa
Meyε abofra a m'ani gye
Meserew, serew da mu no nyinaa
Mentaa nsu koraa.
Mewɔ dua bi,
Eyε griin, dua griin
A εma me nya onwini
Na daa midi agoru wie a,
Ase na metena.

Adesua 13

Sukuu ankasa kɔ



Hwε mfon yi.

- Bere bεn na mmofra kɔ sukuu da biara?
- Sε wɔkɔ sukuu a, dεn na wodi kan yε?
- Kasa bεn na yεka wɔ sukuu ankasa mu?
- Sukuu bεn na εwɔ wo mpεtam a wopε sε wokɔ bi?

Kyei papa de no kɔhyεε School For Life no mu. Owiee asram akron adesua no na wɔde no kɔɔ Pramire Sukuu. Mprempren ɔwɔ klase a eto so anum. ɔmfa n'adesua nni agoru koraa. N'ani gye ne ho se ɔkɔ sukuu.

Kyerew nsemmisa yi ho mmuae.

- Kyei adi mfe ahe?
- Aden nti na Kyei ankɔ sukku ntɛm?
- Den na na Kyei ne ne nnamfonom de tae no yε?
- Kyei papa wɔ mmabarima baahe?
- Henan a otuu Kyei papa fo se ɔmfa no nkɔ sukuu?
- Okwan bɛn so na Kyei fa hyεε n'adesua ase?
- Aden nti na na Kyei papa pε se onya adesua mu ntetee?
- Mmere tenten ahe na School For Life no di?


Nokware anaasε Enyε nokware

- Kyei adi mfe asia.
- Na Kyei nenam basabasa.
- Mprempren de Kyei yε osukuuni.
- Kyei mpε sukuu kɔ.

Yε sukuu a nnua bebree atwa ho ahyia mfoni.

Adesua 3

Senea yεpaw Akandifo (Abatow)



Ka mfoni yi ho asɛm: Bisa nsemmisa yi.

- Den na wuhu wɔ mfoni no mu?
- Aden na mmoa no ato santen?
- Den na wɔrepε?
- Den na wɔbεyε de asiw basabasayε bi ano?
- Hena ne ɔkandifo?

Kenkan eyinom den:

abatow	krataa	abatow	esonono
otitenani	akokonini	csebo	
abatow adaka	gyata mma		

Yi na ka**Ka nsem a ewa kaade no biara so.****Fa nsemfua no ye okasamu ahorow anum.****Kenkan eyi den:**

- Pataku: Wunim se echo hia se yenza okandifo wo kwaem ha?
- Adanko: Wunim obi a cfata na obetumi ayé okandifo no?
- Pataku: Misusuw se Ðhene gyata betumi ayé obi a cfata, efise ne ho ye den pa ara.
- Adanko: Erenye me nwonwa se yebetow aba ayi akokonini se otitenani.
- Csebo: Momma éha nyé dinn. Mo nyinaa muntie me. Esé se obiara di santen no so. Ense se yedi aperepere. Se wokowura abatow buw no mu a, wubehu wón a wóde se yéto abama wón baasa no mfoní wo nnaka abiësa ha. Tow w'aba ma nea wope no no.
(Wéatow aba no awie, wogu so rekan)
- Csebo: Mma ahe na Onua panyin Esono nyae?
- Pataku: Onyaa mma no ahankron. Yegu so rekan Owura Ahooé Akokonini de.
- Csebo: Mma ahe na Gyata, ñhene no nyae?
- Pataku: Onyaa mma no anum.
- Csebo: Afei, mma ahe na Owura Ahooé Akokonini anya?
- Pataku: Onyaa mma no mpem abien. Mprempren de, ñno na wayé yén Titonani. Ma yénkó abonten nkóka nkyeré ñmanfo no.
- Pataku: Eye, éha nyé din. Csebo reba abébo mo abatow no ho amannee na Otitenani no akasa se ogye to mu se ebeyé.

Kenkan nsémfua titiriw a edidi so yi.

sukuu		sukuu	pramaso	tikya
adesuadan		sukuu	mmofra	obu
osetie				

Kyekye nsémfua titiriw no mu nsémsin nsémsin.

sukuu	-	su	ku	u
tikya	-	ti	kyá	
obuo	-	o	bu	o
osetie	-	o	se	ti e

Fa nsémfua titiriw no ye okasamu na kyerew gu wo dwumadi nhoma mu.**Kenkan eyi**

Kyei adi mfe du. Wankó sukuu ntém efise ne papa ankókyerew ne din wo kurom hó sukuu no mu. Enti na ñone mmofra a aka a wón nso nkó sukuu no nenam basabasa. Na wóde tae kunkum nnomaa na wotutu akisibón kyekyere akisi. Na Kyei mpe se ebéboa n'awofo ma wóanyé wón nnwuma. Bere a wobuee School For Life no, ne wófa Nkansa tuu ne papa fo se ñmma Kyei nkó bi.

Kyei papa tiee n'afotu no na ñde Kyei kó School For Life no bi wo Suhum. Ñfréé Kyei kasa kyereé no se, "Kyei, wiase resesa ntémntém na esé se yén nso yésesa bi. Wone me ba koro. Wonkó sukuu, enna wo nso a wompé se woboa afumdwuma. Dwene ho yiye.

Mepé se mede wo kó School For Life, senea ébeyé a wokó hó wie a, wubetumi akó Sukuu ankasa. Se wokó sukuu a, da bi echo bëba wo ne ñmanfo mfaso. Enti gyae se wonenam kunkum nnomaa ne akisi no, na sua biribi a ebéboa wo.

Adesua 12

Kyei Kɔ Sukuu



Kan mfoni yi ho asem.

- Dɛn na wuhu wɔ mfoni yi mu?
- Adɛn nti na ɔkɔ sukuu?
- Dɛn na osua wɔ sukuu mu?
- Wɔrɛ sɛ wokɔ sukuu? Adɛn nti a?
- Sɛ wuhya wo Tikya anɔpa a, dɛn na woyɛ?

Adanko: Yɛn nyinaa ho pere yɛn sɛ yɛbɛte nea abatow no kosii. Eyɛ me anigye sɛ Owura Ahoofe, Akokɔnini adi nkɔnim senea mehyɛs nkɔm no. Onyaa mma no bebree sen ɔhene Gyata.

Wɔn Nyinaa: Mo ne yɔ! Mo ne yɔ!

ɔsebo: Owura Ahoofe Akokɔnini nyaa mma no mpem abien. ɔhene Gyata nyaa mma anum. Onua panyin ɛsono nyaa ahankron.

Patakú: Monhwɛ, Onua panyin na wama Owura Ahoofe, Akokɔnini so asi akɔnkɔn (sɛ Otitenani a yɛayi no no) Hwɛ senea ɔte asem ase.

Wɔn Nyinaa: Momma yenni wɔn akyi nkɔ Abankese mu.

Kyerɛw saa nsɛmmisa yi ho mmuae.

- Nnipa baahe na wogystine sɛ yɛntow aba mma wɔn?
- Hena na wɔn ani da so no sɛ obedi nkɔnim?
- Awiee no, hena na odii nkɔnim?
- Adɛn nti na wɔkkaa sɛ ɛsono te asem ase?
- Sɛ wone ɔhene Gyata a, anka dɛn na wobɛyɛ?
- Wugye di sɛ Owura Otitenani a yɛayi no no betumi adi mmoa no anim wɔ kwaem hɔ?

Wugye di sɛ dɛn na ɛmaa Owura Ahoofe, Akokɔnini dii nkɔnim wɔ abatow no mu?

Adesua 4

Nkabomu mu Ahoden



Kyerew nsemmissa a edidi so yi ho mmuae.

- Sukuu bən na Adubea ne Bampo kɔ?
- Dən na wɔn awofo yε faa wɔ wɔn mfiase akobɔ no ho?
- Adesua bən na na Agya Manu pε sε ne mma no nya?
- Mfaso bən na mmofra baanu no nya fii wɔn adesua mu?
- Dən na εsε sε awofo yε de boa wɔn mma bere a cwɔm sukuu mu?

Gyina akwankyerε nsemmissa yi so ka mfoni no ho asem.

- Dən na wuhu wɔ mfoni no mu?
- Dən na nnipa a cwɔm cwɔm mfoni no mu reyε?
- Dən na ama wɔreyε adwuma abɔ mu?
- Dən mfaso na yebenya wɔ nkabomu sunsum mu?

Kenkan nea edidi so yi

sukuu	tikya	nimdeε
nteεso	sua	kenkan
		nhomasua

Anwensem

Me da a edi kan wɔ sukuu

Minnim ara

Sε metumi aye mfoni te sε me mfεfo de.

Minnim ara

Sε wɔbre m'asεm, anaase wɔbεhwε me haa.

Minnim ara

Sε me tikya te sε me maame anaa me sewaa.

Minnim ara

Sε me kraman ba bedwen sε mewɔ he.

Kenkan eyi

Na Adubea ne Bampo ye sukuufo wɔ Anum Primary Sukuu. Wɔn awofo de wɔn kɔc sukuu efise Agya Manu nim mfaso a εwɔ mmofra sukuukɔ ho.

Mfiase no na Adubea ne Bampo bɔ ko wɔ sukuu mu. Wɔn maame Ante Sakyibea hui enti otuu wɔn fo. Agya Manu nso bo fuu wɔn wɔ akobɔ no ho. Na ɔpε se wonya wiase mu adesua ne Kristo mu nimdeε. Na Adubea ne Bampo ye mmofra a wonim ade yiye. Na wɔte ade ase ntεmntεm sen wɔn mfεfo.

Wɔbɔn sukuu a, wɔsan boa wɔn awofo ma wɔye ofie nnwuma. Enne mmofra baanu no akɔ Asuapon awie. Adubea ye Dokota a ɔye ese ho adwuma. Enna Bampo nso abεye Lɔya.

Kenkan saa nsemfua titiriwyi:

nkabomu	asomdwoe nnipakuw
nkɔsodwuma	adwumayε

Kyekye nsemfua no mu nsemsin nsemsin.

Nhwεso:

nkabomu

n – ka – bo – mu

asomdwoe

a – so – m – dwo – e

ɔmanadwuma

ɔ - ma - n - a-dwu - ma

Fa nsemsin ahorow no mu 5 biara a wopε kyerεw nsemfua a ntease wɔ mu.

Nhwεso:

n - nana

ka - kasa

bo - boa

mu - mmusu

Fa wo nsemfua no ye ɔkasamu tiawa.

Kenkan ayεsεm a edidi so yi na bua nsemmisa a edidi so no.

Firawso ye akuafu kurow ketewa bi a εwɔ Apuei Mantam. Nnipa a εwɔ hɔ bεye ahanum. Nnipa a wofi mmeaemmeae ahorow wɔ saa kurow no mu. Nnipa no bi ye Nkramofo, enna wɔn a aka no ye Kristofo. Nanso nkabomu wɔ nnipa no ntam.

Nnipa no taa boa wɔn ho wɔn ho wɔn mfwu mu. Wɔn nyinaa bɔ mu di afahye baako. Nnawɔtwe biara da koro a eyɛ gua da no, wɔn nyinaa ka bɔ mu yɛ ɔmanadwuma. Nnipa no de ɔmanadwuma na esiesie wɔn kurow no mu. Wɔdɔw sukuu dan ho na wɔyɛ nkɔsodwuma foforo.

Wɔsan ka bɔ mu yiyi ntoboa de siesie wɔn kurow no. Eyɛ ɔman a asomdwoe wɔ mu. Eyi nti wɔn mma wɔ apɔwmuden. Nkabomu boa ma nkɔso ba ntɛmntɛm. Nkabomu mu wɔ ahօden.

Nokware anaasɛ eyɛ nokware

- Nnipa a wɔwɔ kurom hɔ wɔ nkabomu.
- Daa wɔne wɔn ho wɔn ho ko.
- Mmofra no taa yareyare.
- Nnipa a wɔwɔ kuro no mu mpɛ wɔn ho wɔn ho asɛm.
- Woyiyi ntoboa de yɛ nkɔsodwuma.

Kyerɛw kasamu 5 fa wo kurow ho.

To saa dwom yi.

Momma mmofra no nni agoru daa 2x


Enanom mommra

Agyanom mommra

Momma mmofra no ni agoru,
nni agoru daa 2x.

Adesua 11

Sukuu Ho Mfaso



Ka mfoni yi ho asɛm. Bisa nsɛmmisa a edidi so yi.

- Dɛn na wuhu wɔ mfoni yi mu?
- Dɛn na mmofra no resua?
- Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mmofra kɔ sukuu daa?
- Dɛn na ɛsɛ sɛ awofo yɛ de boa wɔn mma wɔ sukuu mu?

Kan asəmfua titiriw yi den na keykyε mu asəmsin asəmsin.

Nhwəso:

Ogyahyehyw

O gya hye hyew

Fa saa nsəmfua yi biara yε ɔkasamu.

nwura wosaw hyew

atoyerenkym adwuma sɔ gya

ogya afum nnɔbae

Kyerew wo kasamu no mu anum gu wo dwumadi nhoma mu.

Kenkan eyi

Ogya boa yεn bebree nanso etumi di yεn awu, sε yεanhwε no yiye a. Ogya yε ade a sε yegyaw no saa ara na yεanhwε a, edi nsəmmɔne yiye, ne titiriw no wuram ogya.

ɛsεe nnua ne abɔde a atwa yεn ho ahyia no. ɛsεe yεn mfuw mu nnεema. Ema yεn nsubɔnten ne nsuwa wewew. Awiei koraa no, εyε yεn nnipa na ɔhaw no ba yεn so. Etɔ da bi a, akuafu wuwu bere a wɔde ss cɔwɔnɔnɔ a nneεma ho ban fi ogya no ho.

Nanso sε yεyε ahwεyie a, yebetumi asɔ ogyahyehyw ano, na titiriw no, ɔpε bere mu. Momma yεnnoa yεn aduan wɔ fie na yεmfa nkɔ afum. Momma yennyaε sigretenom berε a yεwɔ afum.


ɛsε sε yεkasa kyerε anantwhiwεfo sε wɔmmfa ogya nnto sare mu. Momma yεnka mmɔ mu na yεnko ntia ogyayehyw, efisε yεanyε saa a, daakye εbεhaw yεn.

Montena baanu baanu na monhwehwe adeyε nsəm du mfi ayεsəm no mu na monkyerew.

Kyerew ɔkasamu anum fa ogyahyehyw ho

Adesua 5

Nsupa



Ka mfoni no ho asəm.

- hefa na wo kuromufo nya nsu?
- Dεn na woyε nsu ansa na wode ayε nea ehia wo?
- Wunim yare bi a efi nsu mu ba?
- kwan bεn so na wobɔ wo ho ban sεnea nyarewa a εwɔ nsu mu, sε ebia, mfa nyε wo?

Kenkan eyinom:

nsu	ooħċċa	asubɔnten	ċtare
aburamfa	dwonsɔmogya		
asuwa	nsusse	osuo	

Fa nsemfua no mu anum ye ɔkasamu.**Kenkan ayesem yi den.**

Yēka se, nsu ye nkwa! Onyame abode nyinaa a nnipa, mmoa, nnomaa, mmoawammoawa ne nnua nyinaa nkwa gyina nsu so.

Yēde nsu ye nneema bebree.

Nea yēde nsu ye no bi ni:

- Aguare
- Aduanno
- Nneema horo
- Ne nom
- Yēde gugu mfude so/ma nyemmoa
- Adansi


Yēwō akwan ahorow a yēfa so nya nsuo. Nanso enye nsu a yenya no nyinaa na eye ma yēn. Yenya nsu fi paepo mu, asubɔnten, ċtare ne nsuwa mu. Foforo nso ne bɔċċo ne nsu a etue fi fam. Əkwan biara a yēnam so nya nsu no, esee se yehwē yiye se yennom nnya nsanyare biara.

Enye se yēde nsubɔne ye ade. Ebema yēanya nsu mu yare, se ebia, mfa anaase dwonsɔmogya.

Se yēre se yetew nsu a enye ho a, esee se yenoa, yesson so anaase yēde nnuru te se klorin gu mu de yi emu fi.

Adesua 10

Wuram Ogyahyehyew



Ka mfoni no ho asem. Bisa nsemmisa a edidi so yi.

- Den na wuhu wō mfoni no mu?
- Ogyahyehyew no fi ase dēn?
- Den na yetumi de siw ogya no ano?
- Wugye di se ɔħaw bən na ogyahyehyew no de ba: wuram mmoa, nsuwa ne atare ne nnipa so?

Ka w'ankasa wo suahu bi a woanya wō ogyahyehyew ho.

Kenkan eyi.

Ayεεm 1

Asabea ni. ɔso anyina. Daa ɔne ne nuabarima Ado kɔ wuram anyina. Wobubu mmabaa a awuwu de yε anyina. Etɔ da bi a, wɔkɔ anyina no wɔ wɔn papa afum. Anyina ho wɔ mfaso bebree. Nkurɔfo de anyina no noa aduan ne nsu, εnna wɔde how nam. Ebinom nso hyew anyina no de yε gyaburuw.

Asabea ne Ado nim sε anyinakɔ yε ade a εyε hu pa ara, efise awo ne nyanyankyerε tumi hyehyε wura ase ne nnua abona mu.

Mmoawammoawa nketenkete a wɔn ho yε hu nso tumi keka wɔn. Enti εyε a, wɔyε ahwεyie pa ara wɔ anyinakɔ mu.

Ayεεm 2

Nnipa bebree kɔ anyina kɔtɔn. Saa nnipa yi twitwa nnua basabasa de yε anyina. Etɔ da bi a, wɔkɔ kuae mu akyirikyiri efise nnansa yi anyina ho ayε den.

Asabea ne Ado nim sε anyina ho reyε den. Enti wɔboa wɔn papa ma odua nnua wɔ ne mfum no mu. Saa nnua yi ma wonya anyina bere biara a wohia bi.

Bua nsemmisa a edidi so yi gu wo dwumadi nhoma mu.

- Hefa na yenza anyina?
- Adεn ntí na anyina ho ayε den?
- Dεn na εyε hu wɔ anyinakɔ mu?
- Dεn na εbεma yεatumi anya anyina bere biara?
- Dεn na nkurɔfo de anyina yε?

Kyerew saa nsemmisa yi ho mmuae.

- Kyerew nyarewa a efi nsu mu no baako din.
- yε dεn na obi nya mfa?
- Akwan bεn so na yεfa tew nsu ho?
- Kyerε akwan abien a yεnam so nya nsu.
- Kyerew nsu ho mfaso abiεsa.
- kwan bεn pa ara so na munya nsu wɔ mo kurom?
- Adεn ntí na mo ne mmoa nnom nsu mfi faako?

Εyεkyerε:

Monkyekyε mo ho mu baanum baanum na kuw biara nyε ɔkyεkyerε mfa ɔkwan a yεfa so tew nsu ho.

Kyerew ɔkasamu anum fa ɔkwan a yεfa so tew nsu ho gu wo dwumadi nhoma mu.

Adesua 6

Agodi



Ka mfoni yi ho asem:

- Dən na mmofra no reyε wɔ mfoni no mu?
- Agodi ahorow ahe na wunim wɔ wo kurom/akuraa?
- Bere bən na motaa di agoru a wopε pa ara no?
- Dən na wunya fi agodi mu?

Nsəmfua titiriw ne emu nkyekyɛm nsəmsin nsəmsin.

Nhwɛso: anyina

Nsəmfua titiriw:

anyina	nwura	mmabaa	gyaburuw
boaboa	ano	hyew	aduanhoa adekyew

Kyekyɛ nsəmfua no mu nsəmsin nsəmsin.

Nhwɛso:

gyaburuw - gya bu ru w

Fa asəmsin biara yε asəmfua a ntease wɔ mu.

Nhwɛso:

gya - agya	gyae	ogya
bu - bue	bua	buru
ru - huruw	kuru	turu

Fa nsəmfua a edidi so yi kyerɛw ɔkasamu awotwe.

1. Ogya
2. Dua
3. Anyina
4. Duadwini
5. Ogyadumfo
6. Odumgya afiri
7. Abobɔnnua
8. Mfofoa

Adesua 9

Anyina



Mfoni ho nkɔmmɔdi adwenkyerε bere

**Montena baanu baanu no munnyina nsemmisa yi so nka mfoni no ho
asem.**

- Den na wuhu wɔ mfoni no mu?
- Den na yεde anyina yε?
- Yenya anyina fi hefa?
- ɔkwan bεn na εεε se yεfa so hwε ogya yiye wɔ yεn afi mu?

Kenkan nsɛmfua titiriw yi.

ofie	agodi	ludo	ɔware
abɔnten	agodi	twe-ma-mentwe	
ahintahinta	tomato	ampe	

Kyerεw mmrimaa agoru abien ne mmeawa agoru abien.

Kenkan ayεsεm yi:

Site yε Akuafø atenae ketewa bi wɔ Birem Mansin mu. Mmofra a wɔwɔ akuraa yi ase ani gye sε wobedi agoru ahorow. Wodi agoru no bi anadwo a ɔsram apae. Ebi nso wɔ hɔ a wodi no awia a, wonni adwuma titiriw bi yε.

Agoru no bi wɔ hɔ a mmrimaa ne mmeawa nyinaa tumi di. Sε ebia, 'ɔbo-si-wo-nsa' yε agoru a wɔpε pa ara. Mmeawa no taa di abatanyε ho agoru. Enna mmrimaa no nso di ahayε/kuayε ho agoru.

Agodi yε ade a εho hia. Ema mmofra nyin yiye na wɔn adwene mu tew. Mmofra sua akokoduru, ntoboase, anuɔden wɔ agodi mu. Ema wotumi de adwuma a wɔyε mpanyimfo daakye a, wobεpε sε wɔyε hyε wɔn adwene mu. Afei nso wosua nnwonto ne asaw wɔ agodi mu.

Bua nsemmisa yi gu wo dwumadi nhoma mu.

- Agoru bεn na mmofra no pε ne di wɔ akuraa hɔ?
- Agodi ahorow bεn na mmrimaa ne mmeawa nyinaa di?
- Adεn ntι na εho hia sε mmofra di agoru?
- ɔkwan bεn so na agodi boa ma mmofra nyin.
- Bɔ agoru a mudi wɔ wo kurom anadwo din.
- Agoru bεn na mudi no awia?

Kyerεw ɔkasamu anum fa agoru a wopε pa ara ho.

Yε ɔware agodi ho mfoni gu wo dwumadi nhoma mu.

Adesua 7

Nkyenebo ne Asaw



Montena baanum baanum na monkan ayεεm no komm na mummua nseemmisa no.

- Ma sεnti abien a nnua ho hia.
- kwan bεn so na nnua boa yεn asetena mu?
- kwan bεn so na nnua boa ma mframa yε papa?
- "Hyew no basabasa" ase kyεrε dεn?
- Fa din a εfata ma ayεεm yi.

Mfoni ho adwenkyerε bere

Gyina akwankyεrε nseemmisa yi so na ka mfoni yi ho aεem.

- Dεn na wuhu wɔ mfoni yi mu?
- Hefa na wɔsaw saa agoru yi?
- Bobɔ nkyene a wɔde saw agoru yi bi din.
- Bobɔ agoru ahorow a εwɔ wo mpɔtam no bi din.
- Bobɔ nkyene ne agode a wunim no bi din.
- Bobɔ agoru foforo a wunim din.

Kan eyinom den:

Nnua nnua nnua

Kyekye asəmfua titiriw no mu asəmsin asəmsin.

n du a

Fa asəmsin biara yε asəmua fofor.

nsu	dum	asəm
nsa	dukuu	aso
nkwan	dunum	ano

Kyekye nsəmfua titiriw no mu asəmsin asəmsin.**Fa asəmsin biara yε nsəmfua foforo.**

Nnua ho wɔ mfaso pa ara. Ema yεn onwini. Enna εsan ma yεn nnuaba ne ogya. Nnipa, nnomaa ne mmoa di nnuaba no bi.

Yεdi nhaban no bi yε atosode de noa aduan di. Mmoa nso we nhaban no ne dubona no bi. Mmoawammoawa nso nya wɔn aduane fi nnua mu.

Yεde wɔn nhaban, nhini ne dubona no yε nnuru.

Nnua san ma yεn ogya na εbɔ asaase ho ban fi asaasehi ho. Nnua boa ma mframa a yεhome no yε papa.

Nhaban tetew gu asaase so kata asaase ani. Saa nhaban yi porɔw na εyε asaase yiye. Esan boa ma nsu a εwɔ asaase mu no gyina mu a εnwew.

Nnua ho hia onipa ne ne mpɔtamu a ɔte, nanso ɔmanfo nam wɔ nnwuma so sεe nnua. Yebubu nnua basabsa. Ne saa nti nnua kakra bi na wuhu wɔ nkuraase, nkurow ne nkurow akεse mu. Yεsan hyew nwura ma ogya no ka nnua.

Enti εsε sε yedua nnua bebree na yesi nnipa ho kwan mma wɔnsεe no.

Nsəmfua titiriw.

akyene	kyεnebɔ	saw	asaw
ɔkyerεma	nnwonto	nnwom	gofomma
agode	dwom		

Kyerew nsəmfua no gu wo nhoma mu. Fa emu anum yε ɔkasamu na kyεrw gu wo dwumadi nhoma mu.

Kyekye nsəmfua titiriw no biara mu nsəmsin nsəmsin.**Nhwεso:**

Kyene: kye - ne

Fa nsəmsin no biara yε asəmfua a ntease wɔ mu, na kyεrw wɔ wo nhoma mu.**Nhwεso:**

kyene:	kyere,	kyea,	kyew
gofomma	ago	foforo	ma
ɔkyerεma	ɔkyεm	kyekyε	tεkrεma

Fa nsəmfua no yε ɔkasamu.**Kenkan ayεsεm yi.**

Adowa yε asaw bi a εwɔ Asanteman mu.

Mmea ne mmarima nyinā tumi saw saa agoru yi. Atumpan ne akyene a edi mu yiye wɔ Adowa agoru mu. Mεpε atumpan bɔ pa ara.

Me papa na ɔkyerεsε me sεnea wɔbɔ no.

Bua nsemmisa a efa ayesem yi ho no.


- Ḍman bɛn sofo na woguro Adowa?
- Nkyene ne agode dodow ahe na wɔde goru saa agoru yi?
- Bere bɛn na wogoru Adowa?
- Wope asaw?
- Ma amammere agoru foforo ho nhweso abien.

Ma yento dwom.

Sua senea wɔto dwom baako a agye din pa ara wɔ wo mpɔtam.

Adesua 8

Nnua



Ka mfoni yi ho asem.

- Dɛn na wuhu wɔ mfoni yi mu?
- Nnua ahe na esisi hɔ?
- Wubetumi abobɔ nnua foforo a wunim din?
- Nnua ho mfaso no bi ne dɛn?
- Sɛ nnua nyinaa wuwu a, dɛn na ebisi?
- Mfaso bɛn na ɛwɔ so sɛ yedua nnua?